

# PHILIPS

## Slušalice

3000 Serija

TAT3217



# Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2	8	Zaštitni znaci	14
	Bezbjednost sluha	2			
	Opšte informacije	2	9	Često postavljana pitanja	15
2	Vaše potpuno bežične slušalice	3			
	Šta je u kutiji	3			
	Drugi uređaji	3			
	Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica	4			
3	Početak	5			
	Punjenje baterije	5			
	Kako nositi slušalice	6			
	Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put	6			
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	7			
4	Korišćenje slušalica	8			
	Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem	8			
	Uključivanje/Isključivanje	8			
	Upravljajte slušanjem muzike i pozivima (režim stereo rada)	8			
	Upravljajte slušanjem muzike i pozivima (režim mono rada)	9			
	Glasovni pomoćnik	9			
	Status LED indikatora slušalica	9			
	Status LED indikatora eksternog punjača	9			
5	Resetovanje slušalica	10			
6	Tehnički podaci	10			
7	Napomena	11			
	Deklaracija o usklađenosti	11			
	Odložite na otpad stari proizvod i baterije	11			
	Uklanjanje integrisane baterije	11			
	Usklađenost sa EMF	12			
	Informacije o ekologiji	12			
	Napomena o usklađenosti	12			

# 1 Važna bezbije- nosna uputstva

## Bezbijednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbije- nosni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštujuete ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz slušalica i slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbije- nosnosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

## Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:



### Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je neophodno čišćenje, koristite meku krpu, blago navlaženu vodom ili razblaženom sapunicom ukoliko je potrebno.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.

Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C, s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

## 2 Vaše potpuno bežične slušalice


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Uz potpuno bežične slušalice marke Philips možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto

---

### Šta je u kutiji



Philips potpuno bežične slušalice  
Philips TAT3217



Silikonske kapice tri para



USB-C kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Skraćeni priručnik



Globalna garancija




Bezbjednosni letak

---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri i sl.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama.

## Prikaz vaših potpuno bežičnih slušalica



- ① Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir (MFT)
- ② LED indikator (slušalice)
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikator (uparivanje i resetovanje putem Bluetooth-a )
- ⑤ Taster za uparivanje putem Bluetooth-a
- ⑥ LED indikator (status rada ili punjenja baterije)
- ⑦ USB-C ulaz za punjenje

# 3 Početak

## Punjenje baterije

### Napomena


- Prije upotrebe slušalice, stavite ih na punjač i punitite bateriju dva sata za optimalni kapacitet i trajanje baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja. Slušalice se isključuju tokom punjenja.

## Slušalica

Izvučite slušalice i uklonite oznake za izolaciju.

Stavite slušalice na punjač i zatvorite poklopac.

- Slušalice će početi da se pune i uključiti se plavo LED svjetlo.
- Pošto slušalice budu potpuno napunjene, plavo svjetlo će se isključiti.




### Savjet

- U uobičajenim okolnostima, potrebno je dva sata (za slušalice ili eksterni punjač) za punjenje putem USB kabla.

## Punjač

Priključite jedan kraj USB-C kabla na eksterni punjač, a drugi kraj na izvor napajanja.



### Savjet


- Eksterni punjač služi kao prenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je eksterni punjač napunjen, moći će potpuno da napuni slušalice triput.

## Kako nositi slušalice

Odaberite odgovarajuće kapice za optimalno prijanjanje.


Optimalno prijanjanje će pružiti najbolji kvalitet zvuka i redukovanje buke.

- 1 Provjerite koja vam kapica pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 U pakovanju imate tri para silikonske kapice: velike, srednje i male.




### Stavljanje slušalica

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalica.
- 2 Stavite slušalice u uši i uvijte ih dok ne ostvarite potpuno prijanjanje.



## Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac punjača. Pritisnite i zadržite taster za uparivanje na oko tri sekunde.



- ↳ LED svjetlost na obje slušalice će svjetliti bijelo i plavo naizmjenično.
- ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
  - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Provjerite priručnik za vaš Bluetooth uređaj.

### Napomena

- Ako nakon uključivanja slušalice ne mogu naći prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti na režim uparivanja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAT3217**.
- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAT3217

## Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u režim uparivanja (pritisnite taster na kutiji na tri sekunde dok su obje slušalice u njoj a poklopac je otvoren), zatim otkrijte drugi uređaj uobičajenim uparivanjem.



### Napomena

- slušalice u svojoj memoriji čuvaju do četiri različita uređaja. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

## Jedna slušalica (režim mono rada)

Izvadite lijevu ili desnu slušalicu iz punjača da biste je koristili u mono režimu. Slušalica će se automatski uključiti.



### Napomena

- Glasovni pomoćnik ne radi u režimu mono rada.
- Izvucite drugu slušalicu iz eksternog punjača i one će se automatski upariti jedna s drugom.



# 4 Korišćenje slušalica

## Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac punjača.
  - ↳ Zatreperiće plavo LED svjetlo
  - ↳ Slušalice će tražiti posljednji upareni Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim.



### Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice s uređajem.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od tri minuta, automatski će se isključiti da bi sačuvale bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

## Uključivanje/Isključivanje

Zadatak	Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir	Operacije
Uključivanje slušalica		Izvadite slušalice iz punjača
Isključivanje slušalica		Vratite slušalice u punjač

## Upravlajte slušanjem muzike i pozivima (režim stereo rada)

### Kontrola muzike

Zadatak	Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Desna slušalica	Dodirnite i zadržite jedan sekund
Sljedeća numera	L / D slušalica	Dodirnite dvaput
Podešavanje jačine zvuka +/-		Putem kontrola na mobilnom telefonu

### Kontrola poziva

Zadatak	Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir	Operacije
Odgovorite na poziv / Prebacite na drugi poziv tokom poziva	L / D slušalica	Dodirnite dvaput
Prekinite poziv	L / D slušalica	Dodirnite i zadržite jedan sekund
Odbijanje poziva	L / D slušalica	Dodirnite i zadržite na dvije sekunde

## Upravlajte slušanjem muzike i pozivima (režim mono rada)

### Kontrola muzike

Zadatak	Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	L / D slušalica	Dodirnite i zadržite jedan sekund
Sljedeća numera	L / D slušalica	Dodirnite dvaput
Podešavanje jačine zvuka +/-		Putem kontrola na mobilnom telefonu

### Kontrola poziva

Zadatak	Multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir	Operacije
Odgovorite na poziv / Prebacite na drugi poziv tokom poziva	L / D slušalica	Dodirnite dvaput
Prekinite poziv	L / D slušalica	Dodirnite i zadržite jedan sekund
Odbijanje poziva	L / D slušalica	Dodirnite i zadržite na dvije sekunde

## Glavni pomoćnik

Zadatak	Taster	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite na dvije sekunde
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	Lijeva slušalica	Jedan dodir

\* Glasovni pomoćnik ne radi u režimu mono rada.

## Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi na svakih pet sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi na svaki sekund (automatsko gašenje nakon tri minuta)
Prazna baterija (slušalice)	Plavo LED svjetlo dvaput zatreperi na svakih pet sekundi
Baterija je potpuno napunjena (punjač)	Odnosi se na LED svjetlo na eksternog punjača

## Status LED indikatora eksternog punjača

Tokom punjenja	Indikator
Prazna baterija	Svjetli LED svjetlo boje ćilibara
Relativno puna baterija	Uključuje se bijelo LED svjetlo

Tokom upotrebe i kada je poklopac otvoren	Indikator
Prazna baterija	LED svjetlo boje ćilibara polako treperi u četiri ciklusa
Relativno puna baterija	Isključeno

## 5 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju uđite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT3217** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u eksterni punjač, zatvorite, pa opet otvorite poklopac.
- 4 Pritisnite taster na kutiji dvaput.
- 5 Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT3217**.

Ako slušalice ne reaguju, slijedite dolje navedene korake da resetujete hardver na vašim slušalicama.

- Dodirnite i zadržite multi-funkcionalni taster osjetljiv na dodir na deset sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja reprodukcije muzike: 6 + 20 sati
- Vrijeme za razgovor: 6 sati
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 40 mAh na svakoj slušalici; litijum-jonska baterija od 460 mAh na punjaču
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil rada bez ruku)
  - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
  - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,402-2,480 GHz
- Jačina prijenosa: < 13 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- USB-C ulaz za punjenje
- Upozorenje da je baterija prazna: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.

# 7 Napomena

## Deklaracija o usklađenosti

Ovim, MMD Honk Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagalište ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje / reciklažu elektronskih uređaja, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterija prije odlaganja slušalica.

- Prije uklanjanja baterija, provjerite da slušalice nisu povezane sa punjačem.



- Prije uklanjanja baterija, provjerite da eksterni punjač nije povezan USB kablom.



---

## Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

---

## Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

---

## Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

### FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predložimo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

### FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima. Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

**Upozorenje:** Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

### Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Izjava IC o izloženosti radijaciji:**

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

# 8 Zaštitni znaci

---

## Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

## 9 Često postavljana pitanja

### Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

### Ne mogu upariti moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite uređaj i omogućite Bluetooth funkciju prije no što uključite slušalice.

### Uparivanje je neuspješno.

- Stavite obje slušalice u punjač
- Vodite računa da isključite Bluetooth funkciju na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrisite „Philips TAT3217“ sa Bluetooth spiska.
- Uparite slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“ na strani 6).

### Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice bile uparene sa prethodnim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“ na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom na kojem je omogućen stereo, ali muzika se čuje samo iz zvučnika mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

### Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke koje se nalaze između njih.
- Napunite slušalice.

### Kvalitet tona je loš kada je emitovanje s telefona veoma sporo ili uopšte ne radi.

Provjerite da vaš mobilni ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već i A2DP i je li BT4.0x (ili više) kompatibilan (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 10).



#### PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena.  
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.  
Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke  
Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen  
i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding  
Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong  
Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve  
druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci  
odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM\_TAT3217\_00\_ME\_V1.0  
Model: TAT3217LC

